

CRNA GORA  
SKUPŠTINA  
Zakonodavni odbor

Broj: 28-2/19-1/5

EPA 639 XXVI.

Podgorica, 29. mart 2019. godine

**SKUPŠTINI CRNE GORE**

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Zakonodavni odbor, sa sjednice održane 21. marta 2019. godine, podnosi

**Izveštaj**

**o razmatranju Predloga zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji**

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.
2. Odbor je sa sedam glasova „za“ ocijenio da je Predlog ovog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
3. Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

**AMANDMAN 1**

U članu 25 stav 1 riječi: „12 jajnih ćelija“ zamjenjuju se riječima: „20 jajnih ćelija“.

**AMANDMAN 2**

U članu 28 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 1 ovog člana, skladištenje polnih ćelija i polnih tkiva uzetih za sopstvenu reprodukciju od lica kod koga postoji rizik od nastupanja kasnije neplodnosti, zbog upotrebe medikamentne i radioterapije kod malignih bolesti, u skladu sa medicinskim standardima, na osnovu saglasnosti tog lica, odnosno saglasnosti roditelja ili staratelja ako je to lice maloljetno, period skladištenja nije ograničen.“

U stavu 2 riječi: „presađivanje tkiva i ćelija“ zamjenjuju se riječima: „presađivanje ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječenja“.

U stavu 3 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 i 2“.

U stavu 7 riječi: „stava 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2 i 4“.

Shodno preloženom amandmanu vrši se prenumeracija stavova.

### AMANDMAN 3

U članu 32 stav 3 riječi: „presađivanje tkiva i ćelija“ zamjenjuju se riječima: „presađivanje ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječenja“.

U stavu 7 riječi: „stava 5“ zamjenjuju se riječima: „stava 6“.

### AMANDMAN 4

U članu 38 riječi: „stav 2“ brišu se.

### AMANDMAN 5

U članu 43 stav 3 riječi: „presađivanje tkiva i ćelija“ zamjenjuju se riječima: „presađivanje ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječenja“.

### AMANDMAN 6

U članu 48 stav 1 tačka 11 riječi: „a na taj način se ne“ zamjenjuju se riječima: „osim ako se na taj način“.

**PREDSTAVNICA PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASILA SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, SHODNO ČLANU 150 STAV 3 POSLOVNIKA SKUPŠTINE CRNE GORE, POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.**

4. Odbor je konstatovao da o ovom predlogu zakona Skupština odlučuje u skladu sa Amandmanom IV stav 1 na Ustav Crne Gore kojim je propisano da Skupština, većinom glasova svih poslanika, donosi zakone kojima se uređuje, između ostalog, način ostvarivanja sloboda i prava građana.

5. Odbor je konstatovao da u Predlogu ovog zakona postoje pravno-tehničke greške koje, u pripremi zakona za objavljivanje, treba otkloniti. Predstavnica predlagača zakona se saglasila sa navedenom konstatacijom, a navedene ispravke glase:

- U članu 13 stav 2 tačka 2 riječ „specijaliste“ zamjenjuje se riječju „specijalisti“;
- U tački 4 riječ „predstavnik“ zamjenjuje se riječju „predstavnik“, a riječ „obavljaju“ zamjenjuje se riječju „obavlja“;
- U članu 22 u uvodnoj rečenici stava 1 poslije riječi „upozna“ interpunkcijski znak tačka briše se;
- U članu 27 stav 3 poslije riječi „osim“ interpunkcijski znak zarez briše se;
- U članu 29 stav 2 poslije riječi „embriona“ interpunkcijski znak zarez briše se ;
- U članu 35 stav 5 riječ „obavjesti“ zamjenjuje se riječju „obavijesti“;
- U članu 39 stav 1 tačka 15 riječ „istovremenim“ zamjenjuje se riječju „istovremenom“;
- U članu 43 stav 1 tačka 9 riječ „davoca“ zamjenjuje se riječju „davaoca“;

- U članu 48 stav 1 tačka 17 riječ „obavjesti“ zamjenjuje se riječju „obavijesti“.

6. Odbor predlaže Skupštini da usvoji Predlog ovog zakona.

7. Za izvjestioca Odbora određena je poslanica Jovanka Laličić, članica Odbora.

